

**UPOREDNI PREGLED SLUŽBENIČKIH
MJESTA**

VAŽEĆI PRAVILNIK		NOVI PRAVILNIK	
Službeničko mjesto	Broj izvršilaca	Službeničko mjesto	Broj izvršilaca
Savjetnik	2	Savjetnik	2
Samostalni savjetnik II Upravitelj pisarnice	1	Samostalni savjetnik II Upravitelj pisarnice	1
Samostalni referent za računovodstvo i finansije	1	Samostalni referent za računovodstvo i finansije	1
Samostalni referent-tehnički sekretar-upisničar	1	Samostalni referent-tehnički sekretar-upisničar	1
Samostalni referent-zapisničar	2	Samostalni referent-zapisničar	2
Samostalni referent-audio-video operater	1	Samostalni referent-audio-video operater	1
Samostalni referent	1	Samostalni referent	1
UKUPNO	9	UKUPNO	9

O b r a z l o ž e n j e

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, uskladjen je sa odredbama Zakona o državnom tužilaštvu (Sl.list CG 11/15, 42/15, 10/18 i 76/20), Odredbama Pravilnika o okvirnim mjerilima rada za određivanje potrebnog broja državnih tužilaca i državnih službenika i namještenika u državnom tužilaštvu (Sl.list CG br.17/15) i datim rješenjima koja opredjeljuju unutrašnju organizaciju, službena zvanja i uslove za vršenje tih poslova, kao i potrebama koje proističu iz primjene Zakonika o krivičnom postupku.

Takođe, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom usklađen je i sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list CG 2/18,34/19 i 8/21), kao i odredbama Pravilnika o unutrašnjem poslovanju Državnog tužilaštva (Sl.list CG.br.6/16 i 29/17). Prilikom donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sistematizovana su službenička radna mjesta za 9 izvršilaca sa opisom poslova kao i ranijim Pravilnikom Tu.br.199/18 od 10.maja 2019.godine. Pravilnik je upodobljen i sa odredbama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija.

Ovako predviđenom unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, obezbjeđuje se zakonito, blagovremeno i efikasno vršenje poslova, potrebna samostalnost i odgovornost, kao i efikasno rukovođenje i koordiniranje vršenja poslova iz svoje nadležnosti.

Raspored službenika, saglasno ovom Pravilniku, izvršiće se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom TU br. 199/18 od 10.05.2019 godine.

Član 10

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, a nakon davanja saglasnosti od strane Vlade Crne Gore.

Tu.br. 76/21
Herceg Novi, 03.03.2021. godine



**RUKOVODILAC
OSNOVNOG DRŽAVNOG
TUŽILAŠTVA**

Risto Stijović

9.	<p>Samostalni referent</p> <ul style="list-style-type: none"> - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja - najmanje dvije godine radnog iskustva, - položen stručni ispit za rad u državnim organima 	1	<p>Vodi evidenciju i izdaje na uvid arhivirane spise predmeta, obavlja poslove arhiviranja završenih predmeta u tužilaštvu, obavlja poslove održavanja arhive po propisanim arhivskim kriterijumima, obavlja poslove evidencije i smještaja spisa i predmeta, vodi evidenciju o oduzetim predmetima i predaju istih sudu, vrši prijem i vodi evidenciju svih pismena upućenih Osnovnom državnom tužilaštvu preko pošte ili neposredno, otprema poštu i pošiljke preko dostavne knjige drugim organima i državnim tužilaštvima, vrši zavođenje odnosno evidenciju kroz knjige prijema pošte, odvaja pismena prema hitnosti i materiji i vrši raspored po organizacionim jedinicama, predaje na poštu pismena, dostavu spisa drugim državnim organima, dostavu poziva advokatima, obavlja poslove interne dostave pošte unutar državnog tužilaštva, poslove ekspedicije pošte, vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</p>
----	---	---	---

Član 7

U Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, radi stručnog osposobljavanja i obuke mogu se zaposliti pripravnici sa III, IV, V, VI ili VII nivoom kvalifikacije obrazovanja.

IV

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

			fotokopiranja, prijema i slanja faksova i vrši druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
6. - 7.	<p>Samostalni referent - zapisničar</p> <ul style="list-style-type: none"> - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, - najmanje dvije godine radnog iskustva, - položen stručni ispit za rad u državnim organima - poznavanje rada na računaru, - poznavanje daktilografije. 	2	<p>Obavlja poslove računarske obrade tekstova, odluka, naloga, poziva, prekucava tekstove sa audio – video traka i odgovara za njihovu autentičnost, poslove tehničke izrade tekstova državnim tužiocima (naučne, stručne, radne tekstove) radi kao zapisničar u istražnom postupku po nalogu rukovodioca i državnih tužilaca, zakazuje termine sprovođenja istraga i dokaznih radnji u izviđaju, i vodi evidenciju o tim terminima, vrši ekspediciju pismena po nalogu tužioca ili zamjenika, vrši hronološki popis spisa i sređuje spise predmeta, unosi te podatke u informacioni sistem i po potrebi vrši druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</p>
8.	<p>Samostalni referent – audio-video operater</p> <ul style="list-style-type: none"> - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, - najmanje dvije godine radnog iskustva, - položen stručni ispit za rad u državnim organima - poznavanje rada na računaru 	1	<p>Vrši pripremu i prezentaciju audio - video materijala; vrši izradu i obradu audio - video zapisa, ostvaruje video konferencijske veze; rukuje tehnikom u postupku saslušanja osumnjičenih i vođenja tužilačke istrage, vrši izradu kopija audio-video zapisa i odgovoran je za njihovu autentičnost, radi na održavanju računarske opreme, stara se o ispravnosti i nabavci opreme i rezervnih djelova, kao i o održavanju istih, vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.</p>

<p>4.</p>	<p>Samostalni referent za računovodstvo i finansije - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, - najmanje dvije godine radnog iskustva, - položen stručni ispit za rad u državnim organima, - poznavanje rada na računaru.</p>	<p>1.</p>	<p>Priprema podatke za izradu predloga potrebnih sredstava za rad državnog tužilaštva, odnosno budžeta državnog tužilaštva, obavlja poslove materijalno-finansijskog poslovanja u državnom tužilaštvu, obrađuje račune za plaćanje, vrši sravnjenje stanja osnovnih sredstava i inventara sa stanjem u knjigovodstvu, vodi matičnu evidenciju radnika, sastavlja potrebne statističke izvještaje i izvještaje za potrebe nadležnih organa i druge poslove po nalogu rukovodioca.</p>
<p>5.</p>	<p>Samostalni referent-tehnički sekretar-upisničar - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, - najmanje dvije godine radnog iskustva, - položen stručni ispit za rad u državnim organima, - poznavanje rada na računaru</p>	<p>1.</p>	<p>Obavlja administrativno tehničke poslove koji se odnose na prijem, razvrstavanje i evidenciju pošte, vođenje upisnika, imenike za navedene upisnike, stara se o rokovima u vezi sa kretanjem premeta, administrativno sređuje i prati kretanje službenih akata, vrši izdavanje pošte za ekspediciju po upisnicima koje vodi, rukuje službenim listovima, priprema potrebne statističke podatke na osnovu dokumentacije i upisnika koje vodi, prijavljivanje stranaka kod rukovodioca, prijem telefonskih poziva i drugih obavještenja, vodi evidenciju obaveza i sastanaka rukovodioca, poslove</p>

<p>4.</p>	<p>Samostalni referent za računovodstvo i finansije - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, - najmanje dvije godine radnog iskustva, - položen stručni ispit za rad u državnim organima, - poznavanje rada na računaru.</p>	<p>1.</p>	<p>Priprema podatke za izradu predloga potrebnih sredstava za rad državnog tužilaštva, odnosno budžeta državnog tužilaštva, obavlja poslove materijalno-finansijskog poslovanja u državnom tužilaštvu, obrađuje račune za plaćanje, vrši sravnjenje stanja osnovnih sredstava i inventara sa stanjem u knjigovodstvu, vodi matičnu evidenciju radnika, sastavlja potrebne statističke izvještaje i izvještaje za potrebe nadležnih organa i druge poslove po nalogu rukovodioca.</p>
<p>5.</p>	<p>Samostalni referent-tehnički sekretar-upisničar - IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, - najmanje dvije godine radnog iskustva, - položen stručni ispit za rad u državnim organima, - poznavanje rada na računaru</p>	<p>1.</p>	<p>Obavlja administrativno tehničke poslove koji se odnose na prijem, razvrstavanje i evidenciju pošte, vođenje upisnika, imenike za navedene upisnike, stara se o rokovima u vezi sa kretanjem premeta, administrativno sređuje i prati kretanje službenih akata, vrši izdavanje pošte za ekspediciju po upisnicima koje vodi, rukuje službenim listovima, priprema potrebne statističke podatke na osnovu dokumentacije i upisnika koje vodi, prijavljivanje stranaka kod rukovodioca, prijem telefonskih poziva i drugih obavještenja, vodi evidenciju obaveza i sastanaka rukovodioca, poslove</p>

			za popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta, ažurira personalne dosijee službenika i namještenika, priprema rješenja o pravilima i obavezama službenika i namještenika po osnovu rada i vodi centralnu kadrovsku evidenciju.
--	--	--	---

<p>Samostalni savjetnik II - upravitelj pisarnice</p> <p>3. - VIII nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo</p> <ul style="list-style-type: none"> -najmanje dvije godine radnog iskustva, -položen stručni ispit za rad u državnim organima -poznavanje rada na računaru 	<p>1</p>	<p>Stara o blagovremenom i urednom obavljanju administrativnih poslova, vrši složene poslove koji se odnose na prijem i raspoređivanje pošte, vrši pregled upisnika, imenika i ostalih knjiga, vrši izdavanje pošte za ekspediciju, priprema statističke i godišnje izvještaje o radu državnog tužilaštva, rukuje pečatima i štambiljima Osnovnog državnog tužilaštva, odgovara za njihovu pravilnu upotrebu. Vršiti poslove koje se odnose na saradnju sa nevladinim organizacijama, poslove posrednika po Zakonu o zabrani zlostavljanja na radu, pripremu i sprovođenje Plana integriteta, vođenje evidencije o poklonima u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, praćenje sprovođenja Zakona o rodnoj ravnopravnosti, vodi upravni postupak po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, vodi posebnu evidenciju o pristiglim zahtjevima za slobodan pristup informacijama, priprema akte vezano za slobodan pristup informacijama; priprema akte vezano za postupak pred drugostepenim organom; prati propise iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, pravilne obrade podataka o ličnosti, prati primjenu propisa iz oblasti tajnosti podataka; priprema statističke izvještaje i druge informacije, vrši poslove evidencije i unosa informacija u bazu podataka, obavlja poslove u vezi sa rješavanjem prava iz radnog odnosa, inicira oglašavanje potreba</p>
---	----------	--

1-2.	Savjetnik - VIII nivo kvalifikacije obrazovanja, Pravni fakultet, - najmanje tri godine radnog iskustva - položen pravosudni ispit.	2	Pomaže državnom tužiocu u radu, a naročito vrši poslove izrade nacрта akata i odluka, uzima na zapisnik prijave, druge podneske i izjave građana i stranaka, po nalogu tužioca zastupa optužne predloge, po ovlašćenju državnog tužioca provodi pojedine dokazne radnje vrši i druge poslove pod nadzorom ili po opštim uputstvima rukovodioca i državnih tužilaca.
------	---	---	---

SLUŽBA ZA OPŠTE, RAČUNOVODSTVENE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

re d. br.	naziv radnog mjesta i uslovi za obavljanje poslova	broj izvršilaca	opis poslova
-----------	--	-----------------	--------------

Svi izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za lica u muškom rodu, obuhvataju iste izraze za lica u ženskom rodu.

Član 5

U SLUŽBI ZA OPŠTE, ADMINISTRATIVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE, vrši se prijem i otpremanje pošte, podnesaka i spisa, vođenje svih vrsta upisnika, imenika i pomoćnih knjiga i evidencija, raspoređivanje, evidentiranje, razvođenje i arhiviranje akata i predmeta, čuvanje i odlaganje spisa i arhivskog materijala i izdvajanje arhivske građe, prikupljanje i sređivanje statističkih podataka, pripremanje i izrade periodičnih i statističkih izvještaja iz oblasti kretanja kriminaliteta, poslovi tehničkog sekretara, prijem stranaka i davanje obavještenja iz službene evidencije, vođenje personalne evidencije, primjena i prezentacija audio - video materijala, umnožavanje materijala, kao i drugi administrativni, tehnički i daktilografski poslovi, vođenje upravnog postupka, praćenje i primjena zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pravilne obrade podataka o ličnosti, praćenja primjene zakona o tajnosti podataka i sl., poslovi planiranja i izvršavanja budžeta, kao i u vezi ostvarivanja prava iz radnih odnosa.

III

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Član 6

Tužilačku funkciju u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, vrši Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva i tri državna tužioca, a sistematizovana su službenička radna mjesta za devet izvršilaca, i to:

red. br.	naziv radnog mjesta i uslovi za obavljanje poslova	Broj izvršilaca	opis poslova
----------	--	-----------------	--------------

Na osnovu čl.152. stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu ("Službeni list CG" br.11/15, 42/15, 80/17 i 10/18 i 76/20) i čl.159 a. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list CG" br.2/18, 34/19 i 8/21), uz saglasnost Vlade Crne Gore, rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, donosi

P R A V I L N I K
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA U HERCEG NOVOM

I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom (u daljem tekstu Pravilnik), utvrđuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija po organizacionim jedinicama, broj službenika, uslovi za vršenje utvrđenih poslova kao i opis poslova.

II

ORGANIZACIJA

Član 2

Organizaciona jedinica u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom je Služba za opšte, administrativne i računovodstvene poslove.

Član 3

Izvan organizacione jedinice Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom obavljaju se poslovi savjetnika.

Član 4

Stupao na broj 16.05.2021



OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO U HERCEG NOVOM

PRAVILNIK

**O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA U HERCEG NOVOM**

Herceg Novi, februar 2021. godine